

# RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI

---

Prof. dr Ana Lalević Filipović

Mail: [analf@ucg.ac.me](mailto:analf@ucg.ac.me)

# NAČIN OCJENJIVANJA

Elementi ocjene	Opis	Max	Napomena
KOLOKVIJUM I	Terijski dio	40	<i>Materija obrađena na časovima predavanja (prof. dr Ana Lalević Filipović)</i>
Kolokvijum II (Praktični rad)	a) Kreiranje baze podataka (access)- Docent dr Saša Vujošević (20) b) Excel-Mr Milica Vukčević (20)	40	<i>Na časovima u računarskoj sali</i>
CASE STUDY (završni dio)		20	<i>Izrada pisanog dijela rada individualno ili u grupama</i>
Ukupno:		100	

## **7. POPRAVNI KOLOKVIJUMI**

(I, II ili oba nepoložena, kao i studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim brojem poena) –

---

## **8. POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT –**

Student koji nije položio završni ispit polaže popravni završni ispit;

<b>Zaključna ocjena</b>	
<b>Ukupan broj ostvarenih bodova</b>	<b>Ocjena</b>
<b>90 - 100</b>	<b>A</b>
<b>80 - 89,99</b>	<b>B</b>
<b>70 - 79,99</b>	<b>C</b>
<b>60 - 69,99</b>	<b>D</b>
<b>50 - 59,99</b>	<b>E</b>
<b>0 - 49,99</b>	<b>F</b>

# Termini aktivnosti

---

- **I Kolokvijum** (teorijski dio)- 28.10 2022 – 10 problem pitanja
- Popravni I kolokvijum- 04.11 2022-

Praktični (naknadno dostaviti termin)-na računarima praktičan primjer

# Sadržaj predmeta predavanja (teorijski dio)

---

- Uvod u RIS
- Metodologija organizovanja RIS-a
- Obrada transakcija
- Računovodstveno informacione tehnologije i softveri

# INFORMACIJA?

FAKTORI MIKROOKRUŽENJA

FAKTORI MAKROOKRUŽENJA

SAVREMENO  
PREDUZEĆA



Šta predstavlja cilj  
**RIS-a?**



RAČUNOVODSTVENI  
INFORMACIONI  
SISTEM (RIS)

POVEŽE KORISNIKE  
RAČUNOVODSTVENIH  
INFORMACIJA SA  
EFEKTIMA RANIJE  
DONIJETIH  
POSLOVNICH ODLUKA ...

INPUT

#### Dokumentacioni aspekt

Izdavanje,  
Cirkulacija,  
Proticanje,  
Formiranje,  
Kontrola.

PROCES

#### Evidencioni aspekt

- Otvaranje,
- Knjiženje,
- Sumiranje,
- Usaglašavanje,
- Zaključak poslovnih knjiga

OUTPUT

#### Izvještajno-informacioni

- Sastavljanje,
- Prezentacija računovodstvenih iskaza korisnicima

RAC





# Pitanja?

PREDUZEĆE?

INFORMACIONI SISTEM?

Sistem!



# ŠTA JE TO RIS?

INPUT

OBRADA

OUTPUT



Poslovna  
transakcija  
(promjena)

Evidencija u skladu sa  
međunarodnim  
standarima.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilans stanja  
Bilans uspjeha  
Izvještaj o novčanim tokovima  
Izvještaj o promjenama na  
kapitalu  
Napomene



**“I FAZA”**



# TRANSAKCIJA/ DOGAĐAJ/ OKOLNOST INPUT strana RIS-a

## POJAM

- **ekonomske aktivnosti, ekonomske promjene..** transakcija, okolnost, događaj koja proizvodi određeni uticaj na finansijski položaj preduzeća, odnosno njegovu rentabilnost i likvidnost, ...

**Transakcijama** podrazumijevaju poslovne aktivnosti koje, u okviru svog poslovanja, redovno sprovodi privredni subjekt i koje dovode do promjena njegovih sredstava, obaveza i kapitala (uz mogući nastanak prihoda i rashoda).

**Događajim** podrazumijevaju aktivnosti koje nijesu poslovne, ali dovode do izmjena na sredstvima, obavezama ili kapitalu privrednog subjekta, kao što su na primjer oštećenja sredstava, nelikvidnost poslovnih partnera i sl.

**Okolnostim** podrazumijevaju promjenu određenih stanja (uslova poslovanja) u kojima privredni subjekt posluje, kao što su, na primjer, opšti indeks rasta cijena na malo, promjena kursa domaće valute u odnosu na strane valute, itd.

- **Napomena: MORA da bude potvrđena (verifikovana) knjigovodstvenim dokumentom...**

## KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTACIJA

<b>Vođenje poslovnih knjiga</b> <b>Član 19</b> ..... Računovodstvena evidencija mora biti zasnovana na <b>vjerodostojnoj računovodstvenoj dokumentaciji</b> , u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva i mora da prikazuje istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.
--

<b>Čuvanje poslovnih knjiga-Zakon o računovodstvu</b> <b>Član 22</b> Pravno lice je dužno da čuva poslovne knjige i to: 1) <b>godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste</b> za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih, trajno; ..... 3) <b>knjigovodstvene isprave</b> na osnovu kojih su vršena knjiženja čuvaju se najmanje pet godina, a prodajni i kontrolni blokovi, pomoćni obrasci i slična dokumentacija, kao i isprave koje se odnose na poslove platnog prometa u instituciji koja obavlja platni promet najmanje tri godine. Finansijski izvještaji, poslovne knjige i <b>knjigovodstvene isprave iz stava 1 ovog člana čuvaju se u originalu.</b>
--

---

## **“II FAZA”-EVIDENCIONI ASPEKT**

# PROCES OBRADE PODATAKA

## Evidencijski aspekt

- Otvaranje,
- Knjiženje,
- Sumiranje,
- Usaglašavanje,
- Zaključak poslovnih knjiga

100 Žiroračun	4 Trošak božićnice	2 Obveza za prigodno darovanje zaposlenika
5 <sup>1</sup> X 2.800 2. 1. 2.500 400 6. 400		2. 2.500 2.500 1. 4. 600 600 3. 6. 400 400 6.
	4 Trošak prigodnih darova djeći	220 Obveza prema dobavljaču
102 Blaga na	600 4. 3. 600	6. 400 400 5.
1 Pretpostav	71 Trošak nabave dara	2 Obveza za PDV
5. 72	5. 328	72 7.
1 Potraživanje od zaposlenika	75 Prijed od prodaje robe	
7. 400	400 6.	328 7.

## SKREĆEMO PAŽNJU! KARAKTERISTIKE KONTA

### HOMOGENOST

- *samo onih poslovnih (ekonomskih) operacija (promjena) ili samo onih jedinica vrijednosti koje se na njega odnose*
- **Primjer** - Ako je na računu blagajna proknjižena promjena koja je trebala da bude proknjižena na računu tekući (poslovni) račun, tada **račun blagajna nije homogen**

### INTEGRALNOST

- *sve ekonomske promjene-jedinice vrijednosti koje se na njega odnose.*
- **Primjer:** **Račun tekući (poslovni) račun** iz prethodnog primjera **nije integralan**, na njemu se ne nalazi jedna promjena koja je greškom proknjižena na računu blagajna

# KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA PRAVNA LICA (KLASE)

AKTIVA	Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/	Pasiva
<i>Klasa 0 - Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina</i> <i>Klasa 1 - Zalihe</i> <i>Klasa 2 - Kratkoročna potraživanja plasmani</i>	<i>i</i> <i>gotovina</i>	<i>Klasa 3 – Kapital</i> <i>Klasa 4 - Dugoročna rezervisanja i obaveze</i>

Rashodi	Bilans uspjeha	Prihodi
<b>Klasa 5 Rashodi</b> Grupa 50-55 - Poslovni rashodi Grupa 56 - Finansijski rashodi Grupa 57 - Ostali rashodi Grupa 58 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine Grupa 59 – Gubitak poslovanja koje je obustavljeno, rashod iz prethodnih izvještajnih perioda	<i>i</i> <i>prenos</i> <i>rashoda</i>	<b>Klasa 6 Prihodi</b> Grupa 60-65 - Poslovni prihodi Grupa 66 - Finansijski prihodi Grupa 67 - Ostali prihodi Grupa 68 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine Grupa 68 – Dobitak poslovanja koje je obustavljeno, rashodi iz prethodnih izvještajnih perioda i prenos Prihoda

**Klasa 7-Otvaranje i zaključak računa stanja i uspjeha**  
**Klasa 8-Vanbilansna evidencija**

**Klasa 9 -obračun troškova i učinaka**

# POSLOVNE KNJIGE

---

Evidentiranja poslovnih transakcija, kontrola izvršenih knjiženja...čuvanje i korišćenje podataka...uvid u hronologiju knjiženja....

## **Vodenje poslovnih knjiga-Zakon o računovodstvu**

### **Član 19**

Pravna lica dužna su da vode poslovne knjige.

Poslovne knjige vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Poslovne knjige su dnevnik, glavna knjiga i pomoćne evidencije.

Pravno lice dužno je da registruje sve poslovne transakcije i vodi njihovu evidenciju u poslovnim knjigama.

# Output strana RIS-a

## RAČUNOVODSTVENI PODATAK

- Neutralna činjenica iz računovodstvene baze podataka (broj, riječ...)
- PRIMJER:
  - u 2014.g. firma je ostvarila prihode od prodaje gotovih proizvoda u vrednosti 100.000 eura!



## RAČUNOVODSTVENI POKAZATELJ

• **Međusobni odnos između računovodstvenih, vrijednosnih ili ičina ...**



## RAČUNOVODSTVENA INFORMACIJA

- predstavlja transformisan računovodstveni podatak ili pokazatelj koji ima smisao sadržaj i formu, koji je namjenski usmeren na korisnika i koji služi da pomoći njega adekvatno ostvari neki zadatak u domenu upravljačkih i poslovnih aktivnosti preduzeća
- PRIMJER:

• u tekućoj godini u odnosu na prethodnu prihodi od prodaje su se smanjili za 25%

Kao cjelina finansijski iskazi predstavljaju **računovodstvene informacije**  
Djelovi tih izvještaja – pozicije, čine **računovodstvene podatke**

# Pitanje za diskusiju:

---

Npr. Ako kažemo „**prihod, 20.000€, 2020.**“ šta ie to?

Npr. Ako kažemo „**prihod, 20.000€, 2020.**“ to ništa ne znači jer je samo riječ, slovo, broj. Dakle, na osnov toga ništa ne možemo zaključiti niti donijeti bilo kakvu odluku, pa stoga gore navedeno nije ništa drugo nego **podatak**.

Npr. Ako imamo „**prihod u To=20.000€, a u**

**T1=25.000€**, onda dobijamo **index: It/ $\frac{To}{T1}$**  =  $\frac{T2021}{T2020} * 100$

**100 = 25%**. Šta je zapravo ovaj index?

Npr. Ako imamo „**prihod u To=20.000€, a u T1=25.000€, Index= $\frac{T2021}{T2020} * 100 = 25\%$** “ to ništa ne znači jer je samo broj. Dakle, na osnov toga ništa ne možemo zaključiti niti donijeti bilo kakvu odluku, pa stoga gore navedeno nije ništa drugo nego u osnovi računovodstveni **podatak**.

Npr. Ako bi rekli da je vrijednosti realizovane

količine robe u 2021. u odnosu na prethodnu

**2020. godinu poraslo za 25%**, šta je to?

Npr. Ako imamo „**prihod u To=20.000€, a u T1=25.000€, Index= $\frac{T2021}{T2020} * 100 = 25\%$** “ to opet ništa ne znači jer je samo u pitanju broj, odnosno pokazatelj. Davanjem podatku/pokazatelju određeni **kontekst (smisao ili sadržaj)** vrši se njihova transformacija u **računovodstvenu informaciju**. Npr. ako bi smo rekli da je vrijednosti realizovane količine robe u 2021. u odnosu na prethodnu, 2020. godinu poraslo za 25%, onda bi podaci/pokazatelji **postali računovodstvena informacija** jer na taj način korisnik ima cjelevitiji uvid o poslovanju predzeća, te na osnovu toga je u mogućnosti da doneše pouzdaniju poslovnu odluku.

# FINANSIJSKI ISKAZI opšte namjene - pojам, cilj i klasifikacija

## POJAM I CILJ

- **Finansijski iskazi**-strukturirani finansijski prikaz finansijskog položaja preduzeća i poslovnih promjena koje su nastale.

Prema Konceptualnom okviru finansijskog izvještavanja **cilj finansijskog izvještavanja opšte namjene je pružanje finansijskih informacija o izvještajnom entitetu koje su korisne postojećim i potencijalnim investitorima, zajmodavcima i drugim povjeriocima prilikom donošenja odluka o obezbjeđivanju resursa entitetu. Takve odluke obuhvataju kupovinu, prodaju ili držanje vlasničkih i dužničkih instrumenata i obezbjeđivanje ili izmirenje zajmova i ostalih kreditnih formi.**

Prema **MSR 1** (prf. 27) „*Subjekt je dužan svoje finansijske izvještaje, izuzev informacija o novčanim tokovima,*

~~*osim u slučaju da nisu dostupni ili ne mogu biti predstavljeni na način koji omogućuje korisnicima da ih razumiju.*~~

Značenje izraza-Zakon o računovodstvu

### Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu, imaju sljedeća značenja:

- 1) **finansijski iskazi** u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MSFI) su:
  - iskaz o finansijskoj poziciji (u daljem tekstu: bilans stanja);
  - iskaz o ukupnom rezultatu (u daljem tekstu: bilans uspjeha);
  - iskaz o novčanim tokovima;
  - iskaz o promjenama na kapitalu;
  - napomene uz finansijske iskaze.
- 2) **finansijski izvještaji** su skup finansijskih iskaza i drugih pratećih izvještaja koji obuhvataju i izvještaje menadžmenta, komentare uprave, mišljenja i druge isprave;

**MRS 1** navodi „finansijski izvještaji pružaju informacije o: a) imovini; b) obavezama; c) kapitalu; d) prihodima i rashodima, uključujući dobitke i gubitke; e) uplatama vlasnika i isplatama vlasnicima po osnovu kapitala u njihovom svojstvu vlasnika; i f) novčanim tokovima subjekta. Ove informacije, zajedno s

**MRS 1** navodi da potpuni set finansijskih iskaza za pravna lica čini:

**izvještaj o finansijskom položaju /Bilans stanja/ na kraju perioda;**

**izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti /Bilans uspjeha/ u toku perioda;**

**izvještaj o promjenama kapitala tokom perioda;**

**izvještaj o novčanim tokovima** tokom perioda;  
**bilješke,** koje obuhvataju kratak pregled važnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja; i

**izvještaj o finansijskom položaju na početku najranijeg uporednog perioda ako subjekt neku računovodstvenu politiku primeniue**

**MRS 1** u prf. od 112 do 116 navodi šta sve treba da obuhvati struktura Bilješki uz finansijske izvještaje. Njihov značaj proizilazi otuda što pomaže korisnicima da bolje razumiju finansijske izvještaje i kao i da im pruže olakšanje prilikom pravljenja uporedne analize sa finansijskim izvještajima drugih entiteta. Posebno skrećemo pažnju na prf. 114 u kome se navodi: da bilješke treba da sadrže: a) izjavu o usklađenosti sa MSFI-ima; b) sažetak primijenjenih važnih računovodstvenih politika; c) informacije koje potkrepljuju stavke prikazane u izvještaju o finansijskom položajute izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, u odvojenom računu dobiti i gubitka (ako je prezentiran), izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima, po redoslijedu

# Pripremanje i dostavljanje finansijskih iskaza

**MRS 1** kaže „*Subjekt je dužan potpune finansijske izvještaje, uključujući uporedne informacije, prezentirati najmanje jednom godišnje*”, na osnovu

Pripremanje i dostavljanje finansijskih iskaza- Zakon o računovodstvu

## Član 10

Pravno lice dužno je da **pripremi godišnje finansijske iskaze** i konsolidovane iskaze sa stanjem na **dan 31. decembra poslovne godine**, odnosno na dan registracije statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela) i na dan donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji pravnog lica.

**MRS 34** Periodično finansijsko izvještavanje ne navodi koji entiteti su u obavezi da vrše periodično izvještavanje ali navode da ukoliko država i njena regulatorna tela, računovodstvena tijela ili pak berze zahtijevaju uvid u periodične informacije mogu

Dostavljanje finansijskih iskaza-Zakon o računovodstvu

## Član 17

Pravno lice koje **emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente** kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i matično pravno lice koje je dužno da sastavlja konsolidovane finansijske iskaze, dužno je da u pisanom i elektronskom obliku sačinjava i dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) **godišnje i kvartalne finansijske izvještaje**.

....

Izuzetno od stava 1 ovog člana, **banke** su dužne da, u pisanom i elektronskom obliku, sačinjavaju i dostavljaju godišnje i kvartalne finansijske izvještaje Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), a **osiguravajuća društva**, u pisanom i elektronskom obliku, sačinjavaju i dostavljaju godišnje i kvartalne finansijske izvještaje Agenciji za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija).

**slobodno trguju na berzi i spadaju u red akcionarskih društava**

# Zakonski okvir..odgovornost, objavljanje i čuvanje poslovnih knjiga

---

## Odgovornost i obaveza za sastavljanje i objavljanje finansijskih izvještaja i izvještaja menadžmenta Zakon o računovodstvu

### Član 18

**Članovi upravnih i nadzornih organa** pravnog lica **kolektivno su odgovorni** za sastavljanje i objavljanje, u skladu sa ovim zakonom:

- godišnjih finansijskih izvještaja, izvještaja menadžmenta, i izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja; i

- konsolidovanih finansijskih izvještaja, konsolidovanih izvještaja menadžmenta i konsolidovanih izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

## Čuvanje poslovnih knjiga-Zakon o računovodstvu

### Član 22

Pravno lice je dužno da čuva poslovne knjige i to:

....  
2) **finansijski izvještaj (godišnji račun)**, glavnu knjigu i prateći dnevnik čuva **najmanje deset godina**, a pomoćne knjige i **finansijske izvještaje za kraće izvještajne periode, najmanje pet godina**;

....

**Finansijski izvještaji**, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave iz stava 1 ovog člana **čuvaju se u originalu**.

## 2!!! Kvalitativne karakteristike finansijskih iskaza

- *cilj finansijskog izvještavanja opšte namjene je pružanje finansijskih informacija o izvještajnom entitetu koje su korisne postojećim i potencijalnim investitorima, zajmodavcima i drugim povjeriocima prilikom donošenja odluka o obezbeđivanju resursa entitetu.*

### FUNDAMENTALNE

#### RELEVANTNOST

- relevantna informacija može napraviti razliku u odlukama ako ima vrijednost predviđanja, vrijednost potvrđivanja, ili oba.

#### VJERODOSTOJNA PREZENTACIJA

- oslobođena bilo kakvih predrasuda i **materijalno značajnih grešaka**, i kao takve su upotrebljive za poslovno odlučivanje.

### UNAPREĐUJUĆE

#### UPOREDIVOST

- uporede bilansne pozicije izvještajno entiteta u uzastopnim periodima, kako bi se sagledali trendovi u njegovoj finansijskoj poziciji, odnosno u njegovoj uspješnosti poslovanja.

#### PROVJERLJIVOST

- treba da obezbijedi kredibilitet (vjerodostojnost) i objektivnost omogućavajući nezavisnim stručnim licima da dodu do istih ili sličnih zaključaka

#### BLAGOVREMENOST

- dostupnost investitorima i povjeriocima, prije donošenje poslovno-finansijskih odluka, čime bi iste mogle da utiču na sam čin donošenja odluke.

#### RAZUMLJIVOST

- informacija koja je sadržana u finansijskom izvještaju mora biti tako uobličena i prezentovana kako bi omogućila da je korisnici razumiju